

LENANETSAMAIISO LA TEKANYETSO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 11 – 2021

| KOTARA YA 1 | Mosebetsi wa 1 | Mosebetsi wa 2 | Mosebetsi wa 3 |
|--|--|--|--|
| Matshwao ohle a Kotara ya 1: 100 | Tsa molomo/diorale: Ho mamella kutlwisiso | Ho ngola: Moqoqo Phetelo/Tlhaloso/ O nkang lehlakore /Kgang (wa ngangisano)/ O tebisang maikutlo (wa boinahanelo) (mantswe a 200-250) | Teko e laolwang ya 1: Tekokutlwisiso (20) Kgutsufatso (10) Puo maemong a tshebediso [Language in context] (10) |
| Matshwao ohle: Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona | 10 | 50 | 40 |
| KOTARA YA 2 | Mosebetsi wa 4 | Mosebetsi wa 5 | Mosebetsi wa 6 |
| Matshwao ohle a Kotara ya 2: 90 | Tsa molomo/diorale: Puo e hlophisisitsweng | Asaenemente ya dingolwa: Tema ya kgokahano e kgutshwane (ya mantswe a 80-100 e theilweng temeng ya dingolwa) (20) le dipotso tse kgutshwane(15) | Teko e laolwang ya 2: Dingolwa (dihora tse 1½) |
| Matshwao ohle: Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona | 20 | 35 | 35 |
| KOTARA YA 3 | Mosebetsi wa 7 | Mosebetsi wa 8 | |
| Matshwao ohle a Kotara ya 3: 50 | Tsa molomo/orale: Puo e sa hlophiswang kapa Ho balla hodimo ho hlophisisitsweng | Ho ngola: Tema ya kgokahano e telele (mantswe a 120-150) | |
| Matshwao ohle: | 20 | 30 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona | | | |
| KOTARA YA 4 | Task 9 (100%) | | |
| Tlhahlobo: 250 Tsa molomo/diorale: 50 40% ya 300 + 60% ya TES (SBA) | Tlhahlobo ya Makgaolakgang: Pampiri ya 1: 80 (dihora tse 2) Pampiri ya 2: 70 (dihora tse 2½) Pampiri ya 3: 100 (dihora tse 2½) Pampiri ya 4: 50 (tsa molomo/ diorale) | Mesebetsi ya 2, 3, 5, 6 le wa 8 e bopa matshwao a TES (SBA), ao ka ona ho etsuwang 60% ya matshwao a selemo (year mark) Mesebetsi ya 1, 4 le 7 e etsa matshwao a Pampiri ya 4: Tsa molomo/diorale (50) Mosebetsi wa 9 (matshwao a 250) le Pampiri ya 4, tsa molomo/diorale (matshwao a 50) di etsa 40% ya matshwao a ho qetela a selemo. | |
| Matshwao ohle: | 300 | | |
| Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona | | | |

**** CAPS: Teko e laolwang ya 1 e ka etswa ka matshwao a 40 kapa ho feta.** Ha e entsweng ka matshwao a fetang a 40, matshwao a fetolelwé ho 40. Leha ho sisinngwa hore teko ena e etswe ka *Tekokutlwisiso, kgutsufatso, dibopeho le melao ya puo*, matitjhere a kgothalletswa ho e etsa motswako wa dikarolo tse fapaneng hore e dumellane le (lenanetsamaiso la diteko, nako e abuweng, jj) tsa sekolo. Teko e hlahellang Lenanetsamaisong la Tekanyetso e se ke ya botjwa/etswa ka diteko tse nyane tsa diqonwanaqonwana. Teko ka nngwe e akaretse mosebetsi o mongata, o toma, mme e be ya metsotso e 45 ho isa ho e 60, e be e ikamahanye le dikgato tsa boiphihlello (cognitive levels) tse fapaneng tseo dipampiri tsa ditlhahlobo di hlophiswang ho ya ka tsona.

TEKO E LAOLWANG YA 2

Mofuta o LE MONG wa **sengolwa** o ithutwa ka botebo.

Teko ena e bopuwe ka karolo E LE NNGWE e nang le dipotso TSE THARO kapa E LE NNGWE ho ya ka mofuta wa sengolwa o kgethilweng.

| DITHOTHOKISO | DIPALEKGUTSHWE | PALE/NOVELE | DRAMA |
|---|--|---|---|
| Dipotso TSE THARO TSE KGUTSHWANE tse thehilweng dithothokisong TSE THARO tsa tse 6 tseo baithuti ba di rutilweng. Dipotso TSE PEDI di tlameha ho arajwa. | Dipotso TSE THARO TSE KGUTSHWANE tse thehilweng dipalekgutshweng TSE THARO tsa tse 6 tseo baithuti ba di rutilweng. Dipotso TSE PEDI di tlameha ho arajwa. | POTSO E LE NNGWE YA DIPOTSO TSE KGUTSHWANE tsa pale e seng e qetilwe/phethetswe. | POTSO E LE NNGWE YA DIPOTSO TSE KGUTSHWANE tsa tshwantshiso/terama e seng e qetilwe/phethetswe. |
| Dipotso di nomorwe: POTSO YA 1, POTSO YA 2 le POTSO YA 3 | Dipotso di nomorwe: POTSO YA 1, POTSO YA 2 le POTSO YA 3 Diqotso: Qotso E LE NNGWE bakeng sa palekgutshwe ka nngwe (k.h.r. diqotso tse 3) Mongolo o arohaneng: mantswe a: ± 200 Mongolo o kopaneng: mantswe a: ± 150 words. | Ho na le POTSO YA 1 feela. Potso ena e na le diquotso TSE PEDI. Mongolo o arohaneng: mantswe a: ± 200 Mongolo o kopaneng: mantswe a: ± 150 words. Dipotso tse thehilweng diqotsong tsena TSE PEDI di tlamehile ho arajwa. | Ho na le POTSO YA 1 feela. Potso ena e na le diquotso TSE PEDI. Mongolo o arohaneng: mantswe a: ± 200 Mongolo o kopaneng: mantswe a: ± 150 words. Dipotso tse thehilweng diqotsong tsena TSE PEDI di tlamehile ho arajwa. |
| Kabo ya matshwao: 17+18 kapa 18+17 = 35 | Kabo ya matshwao: 17+18 kapa 18+17 = 35 | Kabo ya matshwao: 17+18 kapa 18+17 = 35 | Kabo ya matshwao: 17+18 kapa 18+17 = 35 |

BOIMA (WEIGHTINGS)**60% (TES/SBA) le 40% (Tlhahlobo ya makgaolakgang)**

| TES/SBA | | TLHAHLOBO | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mesebetsi/Matshwao | Boima/Weighting | Pampiri | Boima/Weighting |
| 1 - 10 | Tsa molomo/Diorale | Dibopeho le melao ya puo: 80 | 11 |
| 2 - 50 | 16 | Dingolwa : 70 | 8 |
| 3 - 40 | 12.8 | Ho ngola : 100 | 14 |
| 4 - 20 | Tsa molomo/Diorale | Tsa molomo/Diorale : 50 | 7 |
| 5 - 35 | 11.2 | Palo yohle | |
| 6 - 35 | 11.2 | | |
| 7 - 20 | Tsa molomo/Diorale | | |
| 8 - 30 | 8.8 | | |
| Palo yohle | 60 | | |